


## ИИСУС ХРИСТОС ТӨРӨӨҺҮНЭ

<sup>1</sup>Ол сағана Август император сир-уот устунан биэрэпис онгортотор уурааға тахсыбыта. <sup>2</sup>Сирияны Квириний салайарын сағана, бу бастакы биэрэпис этэ. <sup>3</sup>Бары, биэрэпискэ суруйтараары, бэйэлэрин куораттарыгар барбыттара.

<sup>4</sup>Иосиф эмиэ, Давидтан төрүттээх буолан, Галилея Назареттан Иудеяға баар Вифлеем диэн Давид куоратыгар



<sup>5</sup>кэргэн ылыхтаах Мариятыныын суруйтара барбыттара. Мария ыарахан этэ, <sup>6</sup>онон Вифлеемнгэ сылдьан, оҕолонор кэмэ кэлэн, <sup>7</sup>бастакы Уолун төрөппүтэ; түһэр дьиэбэ хонук сиргэ тиксибэккэлэр, Кини Оҕотун суулаан баран күкүргэ сытыарбыта.



## МАНЫЫҢЫТТАР УОННА ААНЬАЛЛАР

<sup>8</sup>Ол дойдуга мэччийэр сүөһүнү көрөн, хонууга  
хонор маныыһыттар бааллара. <sup>9</sup> Эмискэ кинилэр  
иннилэригэр Айыы Тойон Аанньала баар буолбута;

Айыы Тойон  
килбиэннээх  
сырдыга кинилэргэ  
сыдыаайбытыгар  
маныыһыттар  
улаханлык  
куттаммытара.

<sup>10</sup>Аанньал эппитэ:

«Куттаныман!

Мин бар дьонно  
буолуохтаах улуу

үөрүүнү эниэхэ иһитиннэрэ кэллим: <sup>11</sup>бүгүн эниэхэ,  
Давид куоратыгар, Быыһааччы – Христос Айыы Тойон  
– төрөөтө. <sup>12</sup>Кини бэлиэтэ манлык буолуо: эниги  
күкүргэ сууланын сытар Оҕону булуоххут».



<sup>13</sup>Онтон эмискэ Аанньалы кытта бииргэ үөһээ Халлаан үтүмөн ахсааннаах сэриитэ Тангараны айхаллыыра көстөн кэлбитэ:

<sup>14</sup>«Үрдүк Халлаанга – Тангараҕа айхал, сиргэ – эйэ-ил, дыонго – Тангара үтүө сыһыана!»

<sup>15</sup>Аанньаллар кинилэртэн тэйэн Халлаанга төннөөттөрүн, маньыһыттар: «Чэйин, Вифлеемгэ баран, онно туох буолбутун, Айыы Тойон биһиэхэ ити тугу биллэрбитин көрүөбүң», – дэһиспиттэрэ.



<sup>16</sup>Ол кэннэ бэрт суһаллык тийэн, Марияны, Иосибы уонна күкүргэ сытар Оҕону булан ылбыттара. <sup>17</sup>Оҕону көрөөт, Аанньал Кини туһунан туох диэбитин кэпсээн биэрбиттэрэ. <sup>18</sup>Истибит эрэ барыта маньыһыттар кэпсээннэрин сөрү диэн сөхпүтэ. <sup>19</sup>Оттон Мария бу тыллары барытын, хаһан да умнубаттыы, сүрэхтэр сөнгөрдөн иһэрэ. <sup>20</sup>Маньыһыттар барытын көрөн-истэн баран, Тангараны уруйдаан-айхаллаан, төннүбүттэрэ: барыта үкчү Аанньал эппитин курдук этэ.

Бу дьиннээхтии олоххо буолбут түбэлтэ. 2019 сыл анараа өттүгэр, Таңара Уола төрөөбүтэ. Оннооҕор үөрэхтээхтэр Таңара уола Иисус Христос Киһи буолан сиргэ кэлбитин билбиттэрэ. Дьон Таңараны кытта биир буолуохтарын баҕарбыта. Кини тынынан сылдыалларын толороро. Кини дьон Таңараттан тэйбиттэрин билэрэ. Ол иһин билигин сиргэ олус элбэх кыһалҕа-эрэй баар. Иисус нуучча буолбатах, кини омугунан Еврей этэ. Ол эрэри Кини дьону омугунан араарбакка хас биир киһи быһыанарын туһугар кэлбитэ. Кини биһиги Таңараны кытта эйэлээх буоларбытын ситиһэрэ. Ороһуостуба диэн Кини төрөбүт күнэ.

Иисус Христос хас биир киһи быһыанарын туһугар толук буолбута. Кини Аҕатын соруудаһын толорбута. Биһиги эмиэ кини Тылын нөнгүө Аҕабыт биэрэр бараммат олобун сүрэхпитигэр ылынарбытын баҕарар.

Библийэ тэкстэ © Библия тылбааһын Института, Москва, 2008

<https://www.bible.com/bible/1888/LUK.2.RSO>

Design & Layout: OM EAST - east.om.org